LA GRAVECO DE DISCIPLINADO DE INFANOJ

Trenu infanon laux la vojo, kiun li devas iri;
Kaj kiam li maljunigxos, li ne foriros de gxi.
Proverboj 22:6

POR GEPATROJ

Jen la infanoj estas heredaĵo de la Eternulo,
Kaj la frukto de la ventro estas Lia rekompenco.
Psalmo 127:3

Kiu indulgas sian bastonon, tiu malamas sian filon; Sed kiu lin amas, tiu lin punas.
Proverboj 13:24
En timo antaux la Eternulo estas forta fido;
Kaj rifugxejo havos Liaj filoj. Proverboj 14:26
Punu vian filon dum estas espero, Kaj via animo ne indulgu lian kriadon. Proverboj 19:18
Malsagxeco estas ligita en la koro de infano; sed la vergo de puno forpelos gxin de li.
Proverboj 22:15
Ne rifuzu punon de la infano; cxar se vi batos lin per la vergo, li ne mortos. Vi batos lin per la vergo, Kaj lian animon Vi savos el SXeol.
Proverboj 23:13-14
Vergo kaj riprocxo donas sagxon; Sed infano lasita al si hontigas sian patrinon.
Proverboj 29:15
Korektu vian filon, kaj li donos al vi ripozon; jes, li donos ĝojon al via animo. Proverboj 29:17

Kaj ĉiuj viaj filoj estos instruitaj de la Eternulo; kaj granda estos la paco de viaj infanoj.
Jesaja 54:13

POR INFANOJ

Respektu vian patron kaj vian patrinon, por ke longe dauxru viaj tagoj sur la tero, kiun la Eternulo, via Dio, donas al vi. Eliro 20:12

Mia filo, ne malsxatu la punon de la Eternulo; kaj ne laciĝu pri Lia puno; Ĉar kiun la Eternulo amas, Li punas; kiel patro, filo, kiun li ĝojas. Proverboj 3:11-12

La proverboj de Salomono. Saĝa filo ĝojigas patron; Sed malsaĝa filo estas la malĝojo de sia patrino. Proverboj 10:1

Auxskultu vian patron, kiu vin naskigis, Kaj ne malsxatu vian patrinon, kiam sxi maljunigxos. Proverboj 23:22

Infanoj, obeu viajn gepatrojn en la Sinjoro, ĉar tio estas ĝuste. Honoru vian patron kaj vian patrinon; kiu estas la unua ordono kun promeso; por ke estu al vi bone, kaj por ke vi longe vivu sur la tero. Efesanoj 6:1-3

Honoru vian patron per via tuta koro, Kaj ne forgesu la suferojn de via patrino. Memoru, ke el ili Vi naskis; kaj kiel vi povas rekompenci al ili tion, kion ili faris por vi? Eklezio 7:27-28

Se ni disciplinos niajn infanojn, ili ploros nun sed ĝuos en la estonteco. Se ni ne disciplinos niajn infanojn, ili ĝuos nun sed ploros estonte.

Infanoj estas la estonteco de nia lando. Sed se ili maljuniĝos sen disciplino, kia estos la estonteco de nia lando?

Ĉiuj malbonaj kutimoj de plenkreskulo estas tiuj, kiuj ne estis korektitaj aŭ disciplinitaj kiam li estis nur infano. Ni devas kreskigi infanojn, kiuj timas Dion.

Mi prenis pecon da vivanta argilo
Kaj milde formis ĝin tago post tago
Mi venis denove kiam jaroj pasis
Estis homo, kiun mi rigardis
Li ankoraŭ tiu frua impreso portis
Kaj mi ne plu povis ŝanĝi lin